



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE 12

SETSWANA PUOTLALELETSO-YA-BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

MEMORANTAMO

EXEMPLAR 2008

MADUO: 120

NAKO: 2 DIURA

PAMPIRI E E NA LE DITSEBE DI LE 5.

KAROLO YA A

TEKATLHALOGANYO

POTSO 1

- 1.1.1 Nnotagi / Ditlamorago tsa tiriso e e botlhaswa ya nnotagi. (1)
- 1.1.2
- Go iketla. (2)
 - Go tswela boitekanelo ba motho mosola. (2)
- 1.1.3
- Bosenyi (2)
 - Dikotsi tsa dirori. (2)
- 1.1.4
- Se se diragalang kwa morago. (3)
 - Ditshika (3)
 - fokotsa (3)
- 1.1.5
- Tatlhegelo ya pono (3)
 - Tatlhegelo ya puo le nyalano ya dirwe (3)
 - Bothata ba go gakologelwa. (3)
- 1.1.6 E tlišetsa motho mathata. (2)
- 1.1.7 Ntlha, bojalwa bo ka fetola botshelo jwa motho go ya masweng. (2)
(15)
- 1.2
- 1.2.1 Mosola wa thuto/ thuto e botlhokwa (1)
- 1.2.2 Thuto e botlhokwa mo setšhabeng le mo matshelong a batho. (2)
- 1.2.3 Thuto ke senotlolo sa botshelo jo bontle/ go nna le botshelo jo bo eletsegang. (2)
- 1.2.4
- Fa o se na thuto e e maleba ga o bone tiro bonolo. (4)
 - O tla ketefalelwa ke botshelo ka kakaretso. (4)
- 1.2.5 O tla kgona go fitlhelela se a se batlang mo botshelong. (2)
- 1.2.6 O tla ithuta ka dinako tsotlhe. (2)
- 1.2.7 Ke motho yo o nang le boineelo ba go direla setšhaba (2)
(15)

MADUO A KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B

TSHOSOBANYO

POTSO 2

- Moruti o ya kwa go Molatlhegi fa a mmona a lela.
- Molatlhegi o aketsa moruti gore o sokologile.
- Moruti o ne a mo rapelela.
- A rapela thata / ka botswapelo
- A baya madi a a tsentsweng mo kgetsing fa thoko ga mojako.
- O ne a baya kgetsana ya madi fa ntlheng ya mojako.
- Molatlhegi o ne a tsena ka motse.a tshaba.
- Ngwana Monyamane lenweenwee la tsena ka motse wa Seetebosigo.
- Moruti a lemoga fa a fetsa go rapela gore kgetsana ya madi e ile.
- Ga a itse gore a direng.
- Moruti a tsena mo kotsing mme a ikgomotsa ka gore satane o mo otlile mo tlhogong.

MADUO A KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C

TIRISO YA PUO

POTSO YA 3

3.1

- | | | |
|-------|--|-----|
| 3.1.1 | <ul style="list-style-type: none">• Mosadi• Mosadi o tlhokomela bana ba gagwe sentle. | (2) |
| 3.1.2 | <ul style="list-style-type: none">• Ditlhogo• Nama ya nku e fedile go setse ditlhogo fela.• Dithuto• O falola dithuto tsa gagwe sentle. | (4) |
| 3.1.3 | <ul style="list-style-type: none">• Malome o amogetse lekwalwana/lekwalonyana maabane.• Kolotsana/ koloinyana e robegile gaufi le lebenkele. | (4) |
| 3.1.4 | <ul style="list-style-type: none">• Ba mo fitlhetse fa thoko ga tsela a robetse• Re ba bone kwa teng maloba. | (4) |

3.1.5	- Bosula - Kwa bosula bo diragalelang kwa teng go botlhoko. - Tlhoa / ila - Mmule o ila Pule thata morago ga komano ya bona.	(4)
3.1.6	A se ke a akanya go ganela.	(2)
3.1.7	Ke ba boleetse gore ke tla falola dithuto tsa me.	(2)
3.1.8	- Go tshoga thata. - Go senola	(4)
3.1.9	- Ke batlile go welwa ke letlapa maabane. - Ke ratile diphetogo tsa naga ya rona.	(4)
3.1.10	- Magogwe o rata go <i>buisa</i> dibuka tse di monate. - Monna o buisa basimane kgomo. - Bana ba <i>bona</i> dilo tse di tshosang. <i>Bona</i> ba tsamaile bosigo.	(4)
3.1.11	- Phatlalatseng. - Netefaletsa	(2)
3.1.12	Akanya Sejanaga/ serori/motorokara	(4)
3.1.13	<u>Batho</u> ba ne ba tlile <u>phitlhong</u> ya ga Mosidi, le fa go ntse jalo, <u>Pule</u> ena ga a tla.	(5) (45)
3.2.		
3.2.1	Go lemosa /Go gogela /Go ngokela	(2)
3.2.2.	Ee, ditlhotlhwa di ile kwa tlasenyana/di fokoditswe.	(3)
3.2.3	Dinkgo di bontsha sekao sa didiriswa tsa setso tsa Aferika .	(2)
3.2.4	“Re tla go thusa ka ponyo ya leitho.”	(2)
3.2.5	Sebete	(2)
3.2.6	Gore batho ba bantsi ba ba ratang dijo tsa mothale o ba kgone go di reka. Tlhotlhwa ya go reka dikgogo ,dinku le dikgomo e folositswe.	(2)
3.2.7	Mateng	(2) (15)

MADUO A KAROLO YA C: 60

KAROLO YA D

POTSO 4

MADUO A KAROLO YA D: 20

PALOGOTLHE YA MADUO: 120